

Maikutlo a bokamoso bakeng sa NWU

Re memme baithuti bohle ho kgutela dikhamphaseng tsa rona. Sena se tla laolwa ho latela melawana e amehang ya mmuso le maemo a ho kwala ha sewa se ntse se tswela pele.

Nehelano ya ho ruta ho NWU jwalo ka yunibesithi ya kgokahanyo e tla etsahala ka mokgwa ofe kapa ofe wa mekgwa e meraro e latelang:

- > ho ruta dihlotshwana tsa batho difahleho di tadimane (ka tebello ya tshokelo e tswelang pele ya Covid-19 le tlhoko ya ho se atamelane ha mmele);
- > mokgwa wa marangrang wa dihlopha tse nyane ho dumella ho nka karolo ho hoholo; le
- > dithupelo di phatlaladitswe dihlopheng tse kgolo, tse nang le barupelli ba fumanehang marangrang nakong ya kgaso, ho tsamaisa puisano moo ho hlokaahalang.

Motswako ona o tla etsa bonnete ba hore yunivesithi e fana ka menyetla e lekaneng ya hore baithuti ba sebetse hantle ka hohle kamoo ho ka kgonehang, ha ba ntse ba dula ba tshepahala ho boitsebahatso ba rona jwalo ka setsi sa thuto ya ho ikopanya le ba hole.

Tikoloho e sa tsitsang

Ditebello tsa nakwana

Re ithutle dithuto tsa bohlokwa nakong ya Covid-19 mme jwale re se re fihlile boemong ba ho hola tsebong ya rona ya ho arabela ho se tsitsang ha sewa sena.

Mabapi le ditjhelete tsa yunivesithi, re tataiswa ke leano la phokotso ya dikotsi tsa ditjhelete le amohetsweng ka 2021.

Ditebello tsa nako e mahareng

Tsepamiso ya rona e tla ba ho ruta le ho ithuta ka dihlopha tse nyane ka mokgwa o shebaneng le baithuti. Sena se etsa hore ho be le boitshunyako ba ho nolofatsa matijhere le ho tshehetsa ho ithuta, le ho ithuta ka boithatelo, ho ikemela le ho sebedisana le tshebedisanommoho ka tlhaho.

Thuto e tsepameng ho baithuti e bontsha moralo wa kharikhulamo o nolofalletsang ho nolofatsa le ho bontsha ho feta tayo le phetiso, mme e ka bewa leihlo ho bona diphephetso tsa ho ithuta le ditseko tsa ho tshehetsa le ho matlafatsa tshebetso.

Tlwaelo e nngwe e ka amang ho ruta le ho ithuta yunivesithing ke kगतello e ntseng e eketseha ya thuto e phahameng lefatsheng ka bophara mabapi le mekgwa ya ho kopanela, ho fapana le ho ba teng.

Ho ba teng ho kenyetse bopaki ba ho ba teng (ho saena kapa ho ba teng ka mokgwa o bonahalang, motho ka mong) mme e kanna ya ba tlhoko hore boitlamo bo etsahale empa e se bopaki ba boikopanyo. Sena se ka ama kgwebo ya yunivesithi ka mekgwa e ntseng e sa hlaka.

Ditebello tsa nako e telele

Re lebeletse hore ho ruta le ho ithuta nakong e tlang e tla ba ho iphedisa, ho ikemela le ho sebedisana, ho kenyetse thuto ya ditshebetso, thuto e kopantsweng mosebetsing le ho kopanela le setjhaba.

Ho sebelisa menyetla le ho rarolla mathata le dipelaalo

Sewa sa Covid-19 se ne se emetse sebaka sa thuto se qobelletseng ditsamaiso tsa thuto e phahameng ho hloka maele a “koro ho ‘mooko” ho latela se neng se sebetse le se sa sebetse hantle pele, le se netefaditsweng hore se sebetse betere ho latela boteng le boikopanyo.

Ha bohlokwa, dintlha tsena di thehilwe dilemong tse mashome tsa thuto ya thuto empa di nnile tsa hlaliswa esale pele ka lebaka la sewa sena. Ho kopana sefahleho le sefahleho (ka ho toba ka nako ya sebele), ho ithuta ka marangrang le kantle ho marangrang (mohlala, mesebetsi e kang ho bala le ho ithuta), kopanyo (motswako wa ho ithuta ka bowena le ho ithuta ka nako ya nnete inthaneteng) le HyFlex ke mehopollo e tlang. ho hlakella ho ntlafatsa thuto ya moraora e seng e thehilwe nako e telele mabapi le thuto e kopantsweng kapa ya mekgwa e mengata.

(HyFlex e kopanya mantsoe “hybrid” le “flexible”, mme e bolela ho ithuta ho kopanyang ho kopana sefahleho le sefahleho [*synchronous*] le ho ithuta ka marangrang [*asynchronous*]. HyFlex e dumella moithuti ho nka karolo dihlopheng tsa inthaneteng kapa a le mong.)

Ha ho nahanwa ka diphephetso tse kgolo tse bileng teng dilemong tsa thuto tsa 2020 le 2021, tse ammeng bokgoni ba yunivesithi ba ho sebedisana le baithuti ba seng ba ntse ba le teng le ba tlang ho ba teng, letoto la maano le mananeo a tshehetso a se a ntse a tswela pele ho netefatsa hore boiphihlelo ba baithuti ka 2022 bo dula bo le bohlokwa le ho ba le moelelo.

Re entse meralo ya ho kena dipakeng yunivesithing ka bophara ho tshehetsa dipehelo tsa boingodiso tsa NWU tsa 2022 mme re hlalisa dipotefolio tsa bankakaroloba amehang tse fapaneng. (Dipotefolio tsena di tla netefatsa hore dishebetso le diketsahalo di sebetse le boiphihlelo bo akaretsang ba baithuti hape di ela hloko taba ya hore baithuti ba ntse ba kena ditlaseng tse ngata inthaneteng mme ba hloka ho tshehetswa ka ditsela tse fapaneng.)

Dipheo tsa rona tsa bohlokwahadi le merero ya bokamoso

Ka nako e kgutshwane ho isa bohareng

Tsena ke dipheo tsa rona tsa bohlokwahali nakong e kgutshwane ho isa ho e mahareng:

- > ho ntshetsa pele phihlelo ya baithuti dithutong le ho ntlafatsa ho bolokow le katleho ya baithuti dithutong ka boikitlaetso bo botle ba ntshetsopele ya thuto ya baithuti le tshehetso;
- > ho kenya letsoho tshebetsong e hlophisehileng ya ho fetola le ho ntjhafatsa kharikhulamo ho hlomella ba fumaneng mangolo ho rarolla mathata a setjhaba sa ngwahakgolo ya bo21 la dilemo;
- > theha, ho ntshetsapele le ho boloka tikoloho e kgontshang ya ho ruta le ho ithuta e tsamaellanang le leano la tshebetso la Setsi sa ho Ruta le ho lthuta le meralo e kopantsweng ya thuto le ho ithuta ya fakalithi;
- > tshehetsa le ho fana ka ditshebeletso tsa seporofeshenale setjhabeng ha o ntse o tshehetsa le ho batla menyetla ya ho theha lekeno la boraro bakeng sa yunivesithi;
- > netefatsa PQM ya NWU e arabelang, e sebetsang le e tswelang pele e le ya bohlokwa;

- > Netefatsa hore NWU e matlafatsa bokgoni ba ho hirwa ha ba fumaneng mangolo ka ho sebedisa menyetla ya ho ithuta le ho ithuta ka ditshebeletso tse laolwang hantle le tse loketseng tse kopantseng mosebetsi; le
- > theha le ho boloka maemo a matle, a moshwelella, le a tshehetso bakeng sa ho ntshetsapele bokgabane ba diphuputso, ho aha tlhophiso ya dithekenoloji tse ka rekiswang le ho eketsa sekgahla sa kgwebo, le ho matlafatsa diphuputso le boiqapelo ka tsepariso ya lewa ya ho ikopanya le matjhaba.

Ka nako e telele

Ka nako e telele, re batla ho fihlela tse latelang:

- > ntlafatsa tlhahiso ya dipatlisiso ka bokgabane ba dipatlisiso le boetapele ba lefatshe,
- > theha le ho boloka maemo a matle, a moshwelella le a tshehetso ho ntshetsapele bokgabane ba diphuputso, ho aha leano la thekenoloji ya kgwebo le ho eketsa lebelo la kgwebo, le ho matlafatsa diphuputso le boiqapelo ka tsepariso ya lewa ya ho ikopanya ha matjhaba.

Ka kakaretso

Mefokolo eo re bileng le yona nakong ya sewa sa Covid-19 e ile ya re hlokomedisa ka ho se lekane ho teng ha disebediswa tseo baithuti ba rona ba neng ba kgona ho di fumana. Sena se ile sa lebisa tlhokomelong e ntjha ho tlhahiso ya boleng ba baithuti ba yunivesithi eo re e fang baithuti ba rona.

Re sebedisitse nako e ngata le matla ho ntshetsapele tikoloho ya puso ka hara potefolio ya *Student Life*. Re thehile, ra amahanya le ho ntlafatsa maano a mangata, meralo le melao e kgontshang yunivesithi ho fana ka boiphihlelo ba baithuti bo lekanang le dikhamphase kaofela mme bo ka bapiswa le ba diyunivesithi tse ding tse etellang pele.

Mabapi le ntshetsopele le phello ya sewa sa Covid-19, re na le tshepo ya hore re tla kgona ho fetela maamong a tlwaelehileng ka 2022.

Re na le tshepo ya hore lenaneo la naha la ente le ho bolokwa ho tswelang pele ha mehato ya ho thibela ho ata ha kokwanahloko mme le tla re dumella ho kenya tshebetsong maemo a tlwaelehileng a tlwaelehileng kapele kamoo ho ka kgonehang.

Leha ho le jwalo, re dula re hopola se ka nnang sa etsahala mabapi le sewa sena nakong e tlang, mme re tla etsa bonnete ba hore merero ya rona ya tshohanyetso e se e loketse ho phethahatswa, haeba sewa sena se ka qhoma mme melawana ya thibelo e ka sebediswa hape.

Tobetsa dihokelong tse ka tlase ho fumana dihlomathiso tse mmalwa tlalehong ena.



Sehlomathiso sa 1: Tlaleho ea Tekolo ya Tshebetso ya 2021



Sehlomathiso sa 2: Lethathamo la dikopano tsa komiti



Sehlomathiso sa 3: Sebopeho sa dikomiti



Sehlomathiso sa 4: Ngodiso ya Dikotsi ya NWU



Sehlomathiso sa 5: Kakaretso ya Ditjhelete



Sehlomathiso sa 6: Ditlaleho tse Kopantsweng tsa Ditjhelete ho tloha ka la 31 Tshitwe 2021